

Ser. 802 (1)

A 23/8/57

K 34/57.

C. A. Mohwasa.

1b

1

Ditaba tsa ntwa ya Malebogo ka thoko ya Babirwa.Babirwa mohlang ba hlaselwang ka Maburu.

Molato e be e le wa bona wa Babirwa ba ba beng ba agile ka tlase ga puso ya Malebogo, bo Rraphukhula le bo Kololo. Bona ba, ba rile ge ba bona ntwa ya Malebogo le Maburu ba tsea dikgomo tsa bona ba di tshedisa noka ya Mohalakwena ba di tshedišetša kwa Sefoto ga Tauatswala, e be e ka ba ka ngwaga wa 1894. Tša bo Raphukhula tša tsena motseng wa Raseimedi, tše di ngwe ka mošate, tše dingwe tša agelwa moroka ka ntše ga motsé. Ka tšatši le leng ke ge go fihla Maburu a leng ka tlase ga Mokhunthedi a Kabasa Mosweu ngwana berane (Fernt) e le mophato, le bo Malemolle a di oka, le bo Mpatlaka, le bo Morwa-nkwana-a phasha, ke gore ke batho ba neng ba dula Moletši kgaufi le Polokwane. Ba ile ba tswa ka dithaba tša ga Namwa (Elaauwberg) ba hlahlale noka ya Mohalakwena ba tshela ba fihla kwa Sefoto sa Mmakgakgala-ga Tauatswala, ba khumana dikgomo tse di beng di egotswe ka ntše ga motsé, ba butsisa gore dikgomo tše ke tše mang? Ke ge ba botswa gore di tswa kwa pušong ya Malebogo, Maburu a tsea dikgomo tsela, le yena modisa wa tscona e leng Kgauthsi-a-boditsi, ke ge ba butsisa gore lena le buswa ke mang, na? Karabo ya re, re ya ipusa ka noshi, go tloga fao kgosi a ba fa phclo ye phaswa leina la yona e le Matoro, Matoro Seletse naka ya Mohlatwa o tla rogwa ke ba ga Mahladisa, ge ba sepetse ba kopana le mehlala ye mengwe ya dikgomo ke ba butsisa kganthai a boditsi gore a mo Bobirwa ga go na dikgomo tše dingwe ka ntše ga tše na? Yena a gana a tloga ba yo robala kwa thabaneng ya Serala, mo go thomang (mololwane) mokgamo wa district ea Polokwane (Pietersburg) le Tswaing (Zoutpansberg) ya re ge le phirima ba bitša kgantshi gore ge o sa bolele ka byona bosegó byo re tla phetha nago. Go tloga mo ba loutsa dithipa ba re go yena re go fa nakonyana e kgopole, yena a fela a gana ba re (Ons sal vir jou bal half sny hier die aand). Re tla go fagola tšatši le. Ke ge Maila pudi ya ntani ba mo tshwara go tloga mo a rapela a thoma go ba botsa gore dikgomo di gona ba MM mo lesa.

RM/

Ka busigo ge go esa ba di bea dipepetlana dipitsai tsa bona (Môre vroeg saal hulle op die perde na Sefoto toe) ba go potse gona Sefoto ya re ge lehlaba ba fihla ba thika motse, ba botsa kgoši gore a phuthe batho, ke ge kgoši e le kgobuki. Yena a roma Sebusi-Rantloba go hlaba mokgosi wa go bitsa banna. A hlaba o mosese a re iiii-u i-i-i-i-u! Banna behle phuthegang ka pela-pela ka nakonyana ba kgebokana kgoro ya tlala. Maila moshikara a thoma go lets a phala (trumpet,) ke ge Maburu ba atamel a ba bangwe ba theoga thaba ka gore motse o be o agilwe thabeng, ba tsena ka malapeng ba ntšha dithunya dikgöls tša tlala mokgorong, ba butšisa kgantshi, ba re shupa dikgomo a ya le bona motseng wa Rrasemoedi le ona wa moshate ba fihla ba ntše ba ntšha dikgomo tšela, ka morago b a butšisa kgoši gore dikgomo tse ke tša mang di tšwa kae? Ke ge yena a se sa tseba gore a ka reng.

3 Mafelelong a re ga re di tsebe, go tloga fao ke ge ba bofa ka dikgöls ka bobedi, ka bobedi. Maburu a thoma go roba dithunya ka dihlare, ba tše banna, le kgoši le dikgomo ba leba dithaba tša ga Namwa ba robala bohlaba kgomo mo letamong la ba ga Hlagana. Gona mo kgomo ya seamela madi a yona ke gore ba hlaba pholo gona fao. E le phaswa ka moso ba tse a kwa Mokwena, ba robala kgaufi le motse wa Mapena Maunatlala gunu mo Mokwena ka tlase ga dithaba tša ga Nanwa, ba dula fao dikgwedi tše tharo dikgomo tša fetela pele kwa Makgabeng, Maburu ba butsisa Maunatlala batho ba ke ba mang? Yena a re ke yena morena wa ka. Ba re gc lokile dikgomo di tla dula gona kwa go fihla felong a ntwa.

4 Ge re tswa kwa Gauteng Sepalo, re kgaogane le ba ga Kibi, yena morwa kgosi Kgomiši ka taba ya gore mpeeng seatleng ke gore ntsheleng, rena ra gana ra re ga o re busi, ke ge rena Babirwa re ithoala, a re go rena ke tla bona gore le tla tsamaya ka yeng ka gore ke tshwere tseselso (Travelling pass) ya leeto ke ge re leba Moletsi go yo fihla gob a go tsena ka yena ka gore re fihletš e le mpherefere lefase le dubegile ra laelwa ke batho gore re ka tsamaya ga botse ge re ka tsena ka Mokhunthedi, ge re tsena ra khumana a ile ntweng a thibeleltee mo masemong a Malebogo Mmamahututu. Ra tsena ka Letlape la Mohadi. Ka motse o mongwe wa ba ga bo rena Rantlong Mphaga yena a x re go rena Babirwa le

tsebile go sepela. Naga ye e lla melodi. Go tloga mo le tsene ka Mmamila ke gore mo nokeng ya Bohlokwé ra tlc tshela noka ra tsena ka gara sefata sa Rrapanyane ge re kopane le Babirwa ba peputše (belege) kgoši a lapile ka lecto, a ba phathagile ke (mabolontiri a tshwane) mophato wa Maburu ba re emisa ba re le ba mang? Phetolo ya re, re ba Maunatlala ke ge bona, ba re ke ba bo rena ba tswa Sepalo go tloga fao ra hwetsa dikgomo ka mo mohlakeng wa noka ya kolola Sepolopote, di iswa gona kwa lelareng la Mokhunthedi (maduleng) Mmamahututu gona mo selokong sa masemo a Malebogo ba ga Nanwa, ba ila ntshi ya sekgala. Rena ra fetela gae, ge re tsena, ka metse re khumane dira di fokwa mo motseng wa kgosi Masilo a Makokela, Sekoba setlogolo sa ga Mohwasa. Gona moo le rena ra fokwa le mephato ye etswang dira ka morago ra thoma go dumadisana le batho ka morago ga matšatši a se makas, ra yo rema ditsela tša go rapalla le dithaba, go ya ga Makgabela fao ke ge yena Mokhunthedi a thibeletše mo nokeng ya Mokwena go tloga fao ra ya gona mo a dulang go yo a biwa dira ra khumana batho ba ile ka mephato. Ba ga Matlala ka tsele ya bona rena ra leba thaba ya Matje meriti ke bona ba matje bceang re yegae.

Ke ge re khumana dikgomo tša ba ga Nanwa. E le rena Mophato wa Sekoba le Maunatlala, ge ke re ke ya go tsena ka utlwa thunya ka ba ka patanshase kolo e fitile, ka tsena ka gare ga tsena ka hlabu mokgosi. ka ro i-u! ka tsena dikgomo ka bloka mokgwastai Mokwena kgomo ya marumo, weee!

Gona fao ke go ea tsena Dikgashe a bo Mosibudi diphofa o di abela Matebele a kgwaetsa. Ra thunya (lesodi) goba Sekgwa, ra gapa dikgomo ra di iša Mokhunthedi, go tloga fao ke ge a re tshwanetsa go yo robala mohlakeng wa Mmampye, gona mo Mogale yo mogolo ya bitswang Jackob Mokgobu (Jackob twee is vrou sonder kind) a beng a bogola bjale ka tshwene ya poo, a le gona kwa godimo ga thaba ya Matje. Ge re seno tsena ka gona mo ra abiwa rena le ba ga Kibi rena le ba gona kwa motseng wa moshate rena le mohlanka ye mongwe wa lekgowa ge re atamelia motse re bona difoka ka moka tša mathaka a gabu rena di le morago, fao le rena ra thoma go tshaba ra ba ra tlogela sefoka sa rena re utlwa sethunya.

Ke ge re utlwa Mapiese a sekgobokgobo sa ditlou ba re le tlogetse sefoka, ra thoma go thunya ka buntsi go feta sefoka, gona mo ke ge re bitswa ke dikgomo go tloga fao ra thunya ra ba ra batamela ra se tsea. Ra tsena dikgomong ra utlwa sella ra ba ra kgaogana ka bogare. Ka fae le rena thuyna ka buntei ra keketetša ra thopa motse le dikgomo, ra dula mo ga hlabiwa dikgomo ra tja dinama ra thiba Legolé ſaka leka-moto.

8 Badimong, mo go binang dikomana ra fetsa beke Malebogo a ganelli legolong. Go tloga mo ke ge Maburu ba roma moruti Robert Franz go yo rapela kgoši gore a tswa ge a sa tswa re tla thunya ka ditlameite (Dynamite) gore a hwele ka gare, "MoButi a motsibisa ka ditaba di leng ka teng ke ge a re ba tla mpolaya a mo rapela a re makgowa a ka se dire taba yeo. Ke ge yena a re a ba fologe ke tla tswa, le bona ba gana ba re a ka tshaba a namela dithaba ga tswa gape dithaba tso dibifile bjale ka thaba ya Matje. A fologe re le mo, go tloga mo ke ge a butsisa moruti gore ka mo go yeme mang, yena a re ka mo ke Schwabe ka mok ke Mokhunthedi, yena a re ke tla ya ka mo go Schwabe, ga Mokhunthedi ke tshaba Kibi a ka tla a mpolaya a itefetsa ntwa ye nkileng ka ba rapela Matebele. Go tloga fao a thoma go apesa basadi dikobo tsa dibatana a tswa a theoga le dira a tsena ka mo lareng ~~gm~~ ya ga Schwabe sa Mmamotidi, mo thabaneng Sesaleng kgaufi le motse wa badumedi ba (Berlin Mission) ga a seno fihla ka lareng apesoa tuku ye tshweu mo hlogong mahlo a gagwe a le mahwebidu, a na le motlogolo wa gagwe morwa Monyobodi ba ba isa tshwane. Motlogolo wa gagwe ba ga Matlala ba mo ntsha ba re ke wa bo bona ke nna lethibolla thaga gare ga magoro a tshabile gona mo thabong ya Matje.

9 Kgaphuhla a bobete ke mapataganya a dithunya ka gohla le sa monna wa ga Matlala ba mo tshabile, ke makorehlela-koma a bahlaping ke yena tsheletse a le tshela phala. Ke mohla wa ge ntwa e fedile. Ba romela lentsu go Babirwa gore ka moka ba tle go tsea dikgomo ke ge ba tla go tlo ngwala mebala ya tsona pele a ge ba di ntsha shakeng diphole tse dikgolo tsona di setse ba re ke sebete sa kgosi (Paul Kruger) Mmamelodi a tshwane melodi metsi ya makaba Paul tše di mafsi o a di tseba o fela a di

korelosa mekaka ke 'mohla Babirwa ba boyelang gas Sefoto sa Mmakgakgala sa ra motsumi se hohlole o tla re tshosetsa dibata. Ba gopotee mabele le marotsse a bona batho ba Mantotole.

Ra ga Nanwa bona shela ba lebile Tshwane Ntwa ga ena sa botse batho ba batho ke Mathopya-a-Maburu Schwabe o be a dula Kunapa kgaufi le noka ya Lephala le Mantona a gagwe bo Moutlwane le bo-Hlako Selegong bona ba dula gona mo Belabele (Warmbaths).

Ntwa yeo e be e le ya kgosi Kibi a rapela Malebogo ditshaba ~~in~~ tše, ntwa yeo ke yona e faladitseng ba ga Nanwa le mehleng yeno go tloga ka P.P.Rust go yc tsena Gauteng ke bona fela be phatlaletše le ge buntši ba bo ile bontshi ba setše.

RM/